



## SA EXAM PAPERS

---

YOUR LEADING PAST YEAR EXAM PAPER  
PORTAL

Visit SA Exam Papers

[www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



# basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

## SENIOR CERTIFICATE/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI YA 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2020

TSUMBANDILA YA U MAKA

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 13.

## MAFHUNGO THANGELI O LIVHISWAHO KHA MUTOLI/MUMAKI

Musi vha tshi tola/maka mushumo wa mulingiwa, zwi tevhelaho ndi zwiḱwe zwa zwine zwa tea u dzhielwa nzhele musu vha tshi shumisa rubriki:

- Ndeme ya vhupulani, mvetamveto, u vhalulula na u dzudzanya zwo bveledzwaho kha tshibveledzwa tsha u fhedzisela tsho nekedzwaho.
- U dzhiela nzhele u ḱwala hu re na ndivho, vha tḱangedzaho mafhungo na nyimele hu tshi katelwa na redzhiḱara, tshitaila na thouni – nga maanda ho sedzeswa KHETHEKANYO YA B.
- Girama, mupeleḱo na zwiga zwa u vhala.
- Zwivhumbeo zwa luambo, hu tshi katelwa na luambo lwa vhudzivha/kuambebe.
- Munanguludzo wa maipfi na luambo lwa maambebe.
- Kufhatelwe kwa mafhungo.
- Kuvhekanyelwe na kufhatelwe kwa dziphara.
- Kuthathuvhelwe kwa thoho sa zwo tḱaniwaho nga zwi re ngomu/zwo faredzwaho: mvulatswinga, kubveledzelwe kwa mihumbulo na magumo.

## MAHUMBULWA MALUGANA NA KUMAKELE/KUTOLELWE

### KHETHEKANYO YA A: MAANEA

Kha vha sedze KHETHEKANYO YA A: Rubriki ya u Tola/Maka Maanea i wanalaho kha masiatari a 11–12.

KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA	
KHRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI	30
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	15
TSHIVHUMBEO	5
THANGANYELO	50

1. Kha vha vhale maanea oḱhe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo aya zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.
3. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha koneha u nanguludza/livhanya na mafhungo ayo zwi tshi kwama TSHIVHUMBEO.

**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI**

Kha vha sedze **KHETHEKANYO YA B: Rubriki ya u Tola/Maka Zwibveledzwa zwa Vhudavhidzani** i re kha siatari la 13.

<b>KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA/MAKA</b>	
<b>KHRITHERIA</b>	<b>MARAGA</b>
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	15
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	10
THANGANYELO	25

1. Kha vha vhale tshibveledzwa tshothe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala tshibveledzwa vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

**KHA VHA PFESESE:**

- Zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwi funzwa zwo livhiswa kha maitele a zwino a u linga.
- Izwi zwi tea u dzhielwa ntha musi hu tshi tolwa tshivhumbeo.
- Kha vha nee maraga kha tshivhumbeo tsho teaho/tshone.
- Kha vha sedzese kuvhekanyelwe/kukumedzelwe kwone kwo teaho musi hu tshi nwalwa tshibveledzwa tshiwe na tshiwe.

**KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANE)****ADENDAMU**

- Mbuno dzo newaho fhasi ha thoho inwe na inwe kha iyi adendamu dzi thuse fhedzi sa tsumbandila/gaidi kha vhamaki/vhatoli.
- Hu tea u newa tshikhala/thendelo ya u dzhiela nthanda ine mulingiwa a thathuvhisa zwone/ngayo thoho, naho zwi tshi nga vha zwo fhambani na izwo zwo newaho kha idzo mbuno kana na mihumbulo/kuvhonele kwa vhone mutoli/mumaki.

**1.1 Ndo mu hangwela naho ...**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi nivala maanea awe:

- Mulingiwa u nivala nga mafhungo ane a sumbedza uri o hangwela muthu zwi songo vhuya zwa tea na khathihi, nga nthani ha uri o vha o vhaiswa vhukuma.
- U nivala nga zwe zwa mu swikisa uri a mu hangwele.
- Zwi nga di vha zwithu zwi vhavhaho, a songo zwi lavhelelaho.
- Maanea aya u tea u a nivala nga ndila ya u tou anetshela.
- Fhedzi arali mulingiwa a nivala luwe lushaka lwa maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a newa, ha newi ndatiso.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho. [50]

**1.2 Maanda nga u pfana ndi mutheo wa lushaka.**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi nivala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nivala nga ha zwivhuya zwine lushaka lwa ita, hu u itela u khwathisa vhushaka nga mulandu wa nyandano yavho. Tsumbo: khoro dza lushaka na dza mbulungano.
- Mulingiwa u tea u sumbedza zwine zwa tea u itwa malugana na u tutuwedza u vha fhethu huthihi ha lushaka.
- Mulingiwa nga a sumbedze zwivhuya na vhudziki zwine zwa wanala nga vhushaka havhudi vhune ha vha hone.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a nivala nga lushaka luwe na luwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a nivala. [50]

1.3 **Nwalani maanea ane a fhela nga maipfi a tevhelaho: '... nangoho ndo tenda uri khokhonya i la maanda ayo.'**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n'wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u tana kupfesele kwawe kwa murero uyu.
- Mulingiwa u tea u n'wala nga zwithu zwe a shuma zwa mu disela zwivhuya.
- U tea u sumbedza zwivhuya zwe a zwi swikelela kha vhutshilo/wana zwe a vha o zwi lavhelela.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n'wala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n'wala.

[50]

1.4 **Mudagasi tshililelwa nga vhothe, tshili tsha vha sa londi.**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n'wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u talutshedza thoho.
- U tea u n'wala nga zwivhuya zwine zwa diswa nga mudagasi sa: u shumisa hayani/dzifemeni/na huñwe fhethu ho fhambanaho.
- U tea dovha hafhu a n'wala na nga zwithu zwi si zwavhudi zwine zwa nga diswa nga u sa fara zwavhudi mudagasi sa: u sokou u tuma fhethu hu si na tsireledzo na zwiñwevho.
- Mulingiwa u fanela u sumbedza magumo a siaho muvhali a tshi divha zwine ene muligiwa a imela zwone.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n'wala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n'wala.

[50]

1.5 **Mulomo, thandululo ya u swimana. Ni nga n̄wala ni tshi ima na, kana na hanedzana na t̄hoho.**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u t̄alutshedza t̄hoho iyi.
- Arali a tshi khou ima na t̄hoho u tea u sumbedze nga mbuno dzo dziaho dza dzine dza d̄isa zwivhuya.
- U ambedzana zwi kwama hani kutshilele kwa vhathu hayani, tshikoloni, kerekeni, shangoni nga vhuphara, na huiwevho.
- Arali a tshi khou hanedzana na t̄hoho u tea u sumbedza zwine nyambedzano dza ita sa: u sokou t̄ata zwi songo fanela, u d̄isa lunyadzo, u zwifha hu u itela u bva mulanduni na zwiwevho.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka l̄uiwe na l̄uiwe lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

1.6 **KHA VHA PFESESE:** Hu tea u vha na vhutumani vhu fushaho vhukati ha maanea na tshifanyiso tsho nangwaho.

1.6.1 Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nea t̄hoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: **Khombo magondoni.**
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, mulingiwa u tea u anetshela/buletshedza nga ha khombo dzi bvelelaho magondoni na thuso i t̄odeaho.
- Kha sumbedze vhuḍipfi hawe nga zwine zwa bvelela magondoni.
- U tea u sumbedza zwiitisi zwa khombo, khathihi na n̄dila dza u thivhela/tsireledza khombo idzo magondoni.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka l̄uiwe na l̄uiwe lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

1.6.2 Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄ea t̄hoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: **U sa pfa hu a wedza khomboni.**
- Mulingiwa u tea sumbedza zwithu zwivhi zwe a ita zwa fhedza zwo mu wedza khomboni.
- Kha sumbedze u pfa vhuṭungu musu o no wela khomboni.
- Kha dovhe a sumbedze u ḍisola kha zwe a ita na zwine a ḍo ita u khwiṇisa nyimele iyi.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luṇwe na luṇwe lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

1.6.3 Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄ea t̄hoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: **Mupo washu, tshiko tshashu.**
- Mulingiwa u tea sumbedza uri vhupo vhune a wanala khaho ndi ha ndeme, vhu tea u londotwa na u tsireledzwa.
- Kha sumbedze uri ndi vhuḍifhinduleli ha nnyi na nnyi u londota mupo sa: tshikoloni, hayani sibadela na huṇwevho.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luṇwe na luṇwe lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

**T̄HANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:**

50



## KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI

### MBUDZISO YA 2

Vhalingiwa vha lavhelelwa u fhindula mbudziso mbili kha dzo nekedzwaho. Vhulaphu ha phindulo vhu vhe maipfi a u bva kha a 180 u swika kha a 200 ho sedzwa mutumbu fhedzi. Luambo, redzhisitara, tshitaela na thouni zwi tea u livhanywa na nyimele.

#### 2.1 VHURIFHI HA TSHISHAKA/INIFOMALA

**Zwi re ngomu na Tshivhumbeo.**

- Ri lavhelela mafhungo a u talutshedza zwo bvelelaho tshikoloni, na uri tshivhangi tshazwo tsho vha hu mini na uri masiandaitwa o vha afhio.
- Kha dovhe a sumbedze maga a u khwinisa kutshilele kwawe.
- Diresi nthihi (ya muñwali).
- Diresi i tea u ñwalwa na datumu nga vhudalo.
- Theshano: Malume wanga/anga.
- Marangaphanda: Hu thonwa nga ndumeliso.
- Mutumbu: Afha hu ñwalwa tshidziki tsha mafhungo.
- Nyonesano kana phendelo.
- Magumo (muñwali u ñwala dzina lawe).

[25]

#### 2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

**Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:**

- Mulingiwa u tea u tana ndivho ya nganetshelo, hu si tshikhoḁo.
- Nganeavhutshilo iyi i tea u tana zwe uyu mufu a zwi swikela vhutshiloni hawe.
- Dzina na tshifani zwa mufu, fhethu he muthu a bebelwa hone, miñwaha, maḁuvha a mabebo na a u lovha, fhethu he muthu a lovhela hone, tshivhangi tsha lufu, tshifhinga tsha u lwala/khombo na madzina a mashaka.
- Zwe zwa swikelelwa/zwa ndeme zwo swikelwaho: pfunzo/vhushaka ho vhaho hone na vhaiwe vhathu/mishumo ya zwitshavha, nz.
- Nganeapfufhi nga ha mufu: u amba zwine mashaka na dzikhonani vha ḁo mu hambula ngazwo.
- Hu sumbedzwe vha tsini vha muḁa vho salaho.
- U dzheniswa ha milaedza ya ndiliso/zwikhoḁo u bva kha muḁa, nz.

[25]

### 2.3 ADZHENDA NA MAAMBIWA A MUTANGANO

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Adzhenda na maambiwa a mutangano zwi tea u bvisela khagala zwine zwa tea u itwa musi hu tshi vusuluswa tshikolo.
- Adzhenda i tea u vha yo kopololwa yotho i na zwiteŋwa zwine zwa khou ya u ambiwa nga hazwo, zwo nwalwa nga vhudalo.
- Maambiwa a mutangano a tea u nwalwa nga vhudalo hu u bvisela khagala zwo ambiwaho nga ilo duvha la mutangano.
- Kha hu vhe ho tevhelwa tshivhumbeo tsha yone adzhenda musi hu tshi nwalwa maambiwa a mutangano.

[25]

### 2.4 MUFHINDULANO

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Mufhindulano uyu u tea u disendeka kha nyambedzano vhukati ha mudzulatsini wanu na inwi, ndivho hu u mu kwengweledza na u humbela pfarelo khae ngauri o da o vhila nge a khakheliwa.
- Thoho: kha i vhe ye a randelwa yone.  
Tsumbo: **Duvha le mmbwa ya tswa makumba.**
- Mvulatswinga: kha hu tanwe nyambedzano vhukati ha vhatu vhavhili.
- Mutumbu: kha hu netshedzwe nyimele:  
Kha hu bviselwe khagala zwe mmbwa ya ita na u kwengweledza he mune wa mmbwa a hu ita nz.
- Hu nwaliwe madzina a vhabvumbedzwa u ya kha tshamonde tsha siatari. Hu shumiswe kholoni (zwithoma) u bva kha dzina la muambi/mubvumbedzwa. Hu pfukwe mutaladzi u bva kha uno muambi u ya kha a tevhelaho. Hu rekhodiwe u fhindulana nga u sielisana u bva kha kuvhonele kwa muambi. Mafhungo a tea u thoma phanda ha hune dzina la guma hone, zwo khethekanywa nga kholoni/zwithoma. Ngeletshedzo kha vhalingiwa zwi tshi kwama kuambe kana nyito zwi tea u sumbedzwa ngomu zwitangini musi maipfi a sa athu u buletshedzwa. Tsumbo: (*O sinyuwa tshothe.*)
- Magumo: muŋwali a nga pendela nga u netshedza kana u amba zwiŋwe zwa u vhina mafhungo awe o zwi vhea ngomu zwitangini. Tsumbo: (*Vha mbo fhambana vha tshi tuwa.*)

[25]

## 2.5 RIVIYU

### Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Riviyu iyi i tea u tana litambwa la Thelevishini khathihi na ndeme yalo kha vhone vhane vhabvedzi vha matambwa na kha lushaka.
- Mvulatswinga: u thathuvha litambwa li no khou rivuwiwa.
- Mutumbu: mafhungothangeli sa lushaka lwa matambwa/vhabvumbedzwa/vhalangi vha matambwa.
- Thalutshedzo ya litambwa: hu netshedzwa manweledzo a litambwa.
- Makumedzwa: u netshedza kutambelwe kwothe kwa litambwa u ya nga musedzulusi kha zwe a vhalo.
- Hu shumiswa luambo lwa tshifhinga tsha zwino.
- Divhaipfi i vhe i gobolaho, i sumbedzaho u tutuwedza/takadza musi hu tshi thathuvhiwa litambwa ilo.
- Magumo: u nweledza mawanwa.

[25]

## 2.6 MUVHIGO

### Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Mulingiwa u tea u disendeka kha thaidzo yo newaho ya vhaswa vhane vha khou kuya philisi hu u toda u ita zwidzidzivhadzi.
- Tshivhumbeo:
  - Thoho
  - Marangaphanda
  - Matshimbidzele
  - Mawanwa
  - Themendelo
  - Phendelo
  - Muvhigi na tshiimo tshawe
  - Tsaino ya muvhigi
  - Datumu
  - Fhethu

[25]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B:**

50

**MARAGAGUTE:**

100

**PFESANI:**

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwanu (5) zwi hulwane zwa thalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshiwe na tshiwe tsha izwo zwipida zwa thalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwi vhili: tshipida tsha ntha na tsha fhasi, tshiwe na tshiwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a ntha na a fhasi.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]**

Khriteria		Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI</b>  (Zwo ri waliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha tangananedzaho mafhungo na nyimele  <b>MARAGA 30</b>	Maimo a ntha	28–30	22–24	16–18	10–12	4–6
		-Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuṭali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshothe na thoho nahone zwa takadza -Hu na vhuṭanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha muṅe -Vhuṭanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhedzana zwo teaho	-Phindulo yo polikaho tshothe -Mihumbulo yo tangananaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhoolwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe
	Maimo a fhasi	25–27	19–21	13–15	7–9	0–3
		-Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tsho thetsho the -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuṭali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuḍi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuṭudzetudze huiwe vhu khakhisaho muṭodo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huiwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u daḍisa -U shaedza vhuṭanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho	-A hu na ndingedzo ya u fhindula thoho/mbudziso -U polika tshothe na u sa tsha tea lwa tsho the -A zwi na sia nahone zwo vhilingana

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phanda)**

<b>LUAMBO, TSHITAILA &amp; U DZUDZANYA</b> Thouni, redzhistara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele. Munanguludzo wa maipfi. Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleto.	Maimo a nthā	<b>14–15</b>	<b>10–11</b>	<b>6–7</b>	<b>2–3</b>	<b>0</b>
		-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Lulambo ndi lwa vhudifhulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe. -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhenithakheni.	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Luambo lu a tokonya, nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho. -Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa tshidele vhukuma .	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -U shumiswa ho teaho ha luambo u bvedza thalutshedzo. -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.	-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwiutuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shayedzaho vhukuma.	-Luambo a lu pfali -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -U hotefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na kathihi/ zwa vho konda vhukuma/tshothe.
<b>MARAGA: 15</b>	Maimo a fhasi	<b>12–13</b>	<b>8–9</b>	<b>4–5</b>	<b>0–1</b>	
		-Lulambo ndi lwa nthā vhukuma -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.	-Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho -Vhukhaki vhuutuku ha girama na mupeleto -Zwo lundwa tshidele vhukuma	-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhuudzetudze -Huniwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.	-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwiutukutuku zwi sumbedzaho muvanganyo wa mafhungo/mitala. -Divhaipfi yo hotefhala lwa tshothe.	
<b>TSHIVHUMBEO</b> Zwiitalusi zwa tshibvedzwa. Kubvedzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/mitala.		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
		-Kubvedzele kwa thoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakhenithakheni -Mafhungo/mitala, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshotheshothe.	- Kubvedzele kwa thoho kwo lunhedzanaho -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho -Mafhungo/mitala, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	-Kubvedzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/mitala, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.	-Dziinwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafhungo/mitala na phara zwi di vha na vhukhaki -Fhedzi maanea a tsha di pfala naho hu na vhukhaki.	-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/mitala na phara zwo dala vhukhaki -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>		<b>40–50</b>	<b>30–39</b>	<b>20–29</b>	<b>10–19</b>	<b>0–9</b>

**KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]**

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO</b>  Zwo niwaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele	<b>13–15</b>  -Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshoṭhe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kunwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho -Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	<b>10–12</b>  -Phindulo ndi yavhuḍi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuṭala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhaki vhuṭuku	<b>7–9</b>  -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshoṭhe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo ḍi lunzhedzana -Zwiṭhe zwidodombedzwa zwi tikedza ṭhoho -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku	<b>4–6</b>  -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhuṭala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe lini -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza ṭhoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Ṭhahelero/U shaedza ndi hu soliseaho	<b>0–3</b>  -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ṭhalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiṭukuṭuku zwi tikedza ṭhoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
<b>MARAGA 15</b>  <b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA</b>  Thouni, redzhiṭara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muṭwalo na mupeṭo	<b>9–10</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhukhaki	<b>7–8</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuḍi -Divhaipfi ndi yavhuḍi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhaki	<b>5–6</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhukhaki ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhukhaki vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo	<b>3–4</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukhaki ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Ṭhalutshedzo yo thithisea	<b>0–2</b>  -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Zwo ḍala vhukhaki nahone zwo tangananana -Divhaipfi a i tei ndivho na kathihi -Ṭhalutshedzo yo hotefhala tshoṭhe
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>	<b>22–25</b>	<b>17–20</b>	<b>12–15</b>	<b>7–10</b>	<b>0–5</b>